

# EKSERGIJA - UNIVERZALNI POKAZATELJ UGROŽENOSTI OKOLINE?

*Nenad Kažić\**

*U svijetu koji upravo  
iscrpjava svoje zalihe  
fosilnog goriva, 2. Zakon  
Termodinamike postaje  
ključni naučni oslonac u 21.  
vijeku.*

*Prof. David Goldstine, CalTech  
1994 g. "NATURE"*

**Ključne riječi:** eksergija, životna okolina.

## SAŽETAK:

U radu je analiziran koncept eksergije kao mogućeg generalnog pokazatelja ugroženosti okoline. Pokazuje se da, bilo da se radi o toplotnom zagrijavanju okoline ili o emisiji manje ili više štetnih materija, eksergija može da jednoznačno izrazi integralni uticaj svih ovih efekata na okolinu. Na taj način je umnogome olakšana analiza procesa u smislu njihove štetnosti po okolini.

## 1. - UVOD

Danas, kada je konačno shvaćeno da su resursi kojima raspolaže čovječanstvo ograničeni, odnosno da se već može govoriti o danu kada će recimo nestati nafta ili gas, ponašanje ljudi u odnosu na okolinu postaje predmet pažnje ne samo nauke već i politike. Postali smo svjedoci da zabrinutost za sudbinu čovječanstva postaje globalno osjećanje koje mori kako razvijeni tako i nerazvijeni svijet. Razgovori koji se o tome vode i na najvišim državnim nivoima vrve od poruka kako treba štedjeti energetske i materijalne resurse kojima raspolažemo. Ovako sročene poruke impliciraju osjećanje da previše "trošimo" energiju i materijale kojima raspolažemo. Iako je lako shvatiti osnovni smisao ovako sročenih poruka, strogo govoreći one su pogrešno formulisane: implicitno one podupiru odredjene zablude u smislu: mi previše trošimo energiju, odnosno previše trošimo


---

\* Prof. dr Nenad Kažić, Mašinski fakultet u Podgorici.

odgovarajuće materijale. Naime, mi energiju i materiju ne trošimo, mi ih samo transformišemo iz jednog oblika u drugi. Prema tome, kada se govori o štednji energije, u stvari se apeluje da što manje energije transformišemo u oblik koji je za nas neupotrebljiv. Isto važi i za materiju.

Ispравan stav čovjeka u odnosu na okolinu koja ga okružuje nezbježno mora sadržati i jasan odgovor na pitanje: Šta je to što pokreće svijet (pa i sam život), zašto se uopšte nešto dogadja i da li tome ima kraja? Mada u osnovi filozofsko pitanje, daleko bi nas odvela priča o raznim zabludema koje su postojale ili postoje danas u odnosu na ovu problematiku. Ipak, danas, kada je riječ o ovoj temi, preovladjuje nedvosmislen stav: svijet "pokreće" neravnoteža. Pri tome neravnotežu treba shvatiti u najširem smislu koji uključuje i materijalni i nematerijalni svijet. U krilu ovakvog shvatanja može se smjestiti široka lepeza ideja o postanku svijeta, čak i one sa teološkim predznakom.

Dakle, poznato je da ako je sistem u neravnoteži u odnosu na okolinu (Sl. 1), onda u procesu interakcije on teži spontano da dostigne stanje okoline, odnosno teži spontano da dodje u stanje termodinamičke ravnoteže u odnosu na nju.



Slika 1. - Promjena stanja sistema usled neravnoteže

Dakle, to je generalan smjer svih procesa.

Sa druge strane, kada se govori o energiji nekog sistema neizbjegno se procjenjuje i "kvalitet" te energije. U stvari, pojam kvaliteta se veže za mogućnost transformacije jednog oblika energije u drugi, što opet zavisi od načina na koji je energija uskladištena u materiji: organizovani (uredjeni) oblik energije (kinetička i potencijalna) i dezorganizovani (neuredjeni) oblik energije (unutrašnja energija, termalno zračenje i hemijska energija). Ključna osobina organizovanog oblika energije jeste da se ta vrsta energije može transformisati u bilo koji oblik, u graničnom slučaju bez gubitaka. Kod neuredjenog oblika energije samo jedan dio se može transformisati u uredjeni oblik. Što se tiče transfera

energije, toplota predstavlja transfer dezorganizovane, dok rad predstavlja transfer organizovane energije.

Dakle, kada sistem mijenja svoje stanje od 1 do 2, u tom procesu se u principu javlja transfer energije: organizovane (rad) i dezorganizovane (toplota). Dobijeni rad nastaje kao rezultat smanjenja početnog potencijala u odnosu na okolinu koji je sistem imao na početku procesa.

U termodinamici se lako pokazuje da je sistem u neravnoteži "uredjen" sistem, odnosno obrnuto. Drugim riječima, tokom spontanog procesa se kvari neravnoteža koju sistem ima u odnosu na okolinu, odnosno kvari se njegova uredjenost. Uvodeći entropiju kao mjeru neuredjenosti sistema, formulisan je 2. Zakon termodinamike koji definiše smjer procesa u prirodi [4]:

"Dogadjaji (procesi) teku u smjeru povećanja neuredjenosti, odnosno entropije izolovanog sistema".

Pri tome se entropija ( $S$ ) kvantitativno određuje prema formuli (1):

$$S[J/K] = -k \sum_{i=1}^{\Omega} p_i \ln p_i, \quad (1)$$

gdje je:  $k$  [J/K] Boltzmanova konstanta,  $p_i$  [-] vjerovatnoća pojave  $i$ -tog kvantnog stanja,  $\Omega$  [-] broj kvantnih stanja koje čine odgovarajuće makro stanje.

## 2. - EKSERGIJA

Kao što je već rečeno, rad je transfer organizovane, a toplota dezorganizovane energije. Kako organizovani oblik može biti transformisan u bilo koji drugi oblik, to ona predstavlja "plemeniti" oblik energije. Eksergija se vezuje baš za taj pojam upotrebljivosti, odnosno ona predstavlja tu količinu organizovane energije koja predstavlja istovremeno potencijal koji posjeduje sistem u smislu dobijanja energije koja je dalje upotrebljiva bez ograničenja. Kad sistem posjeduje neorganizovani oblik energije, samo jedan dio iz te ukupne energije može biti izdvojen kao uredjeni oblik. Taj dio energije predstavlja ekserviju toga sistema.

### 2.1. - ISTORIJAT


Mada se koncept eksergije najčešće tretira kao nova tehnika u analizi procesa, eksergija je po svojoj suštini blisko vezana za 2. zakon termodinamike. Drugim riječima, istorijski gledano, razvoj koncepta eksergije je pratio razvoj ideja na osnovu kojih je konačno definisan 2. zakon. Početna ideja o analizi energije zasnovana na njenoj upotrebljivosti se javlja 1868. g. (Clausius, Carnot, Thompson, Maxwell, Gibbs), mada se kao njen "rodjendan" često uzima 1889. g. (Gouy). Sve do 1938. g. ova problematika je bila u sjenci drugih termodinamičkih problema, kada je nagli razvoj industrije ponovo dovodi u centar pažnje. Radovi Bošnjakovića (1838, 1839) označavaju početak "nove ere" u primjeni 2. Zákona u analizi procesa. Termin "eksergija" koji označava potencijalnu radnu sposobnost sistema javlja se 1956. g. (Rant) i biva opšteprihvачen na internacionalnom nivou. Od tada do danas je publikovan veliki broj radova i knjiga koje se bave eksergetskom analizom procesa u svim poljima ljudske aktivnosti.

## 2.2. - MAKSIMALAN RAD SISTEMA ILI RADNA SPOSOBNOST SISTEMA ( $W_{max}$ )

Dakle, vidjeli smo da se iz sistema koji je u neravnoteži sa okolinom može dobiti rad kao transfer organizovane energije. Drugim riječima, sve dok sistem ne dodje u termodinamičku ravnotežu sa okolinom iz njega se može dobijati rad, odnosno organizovani oblik energije. Sljedeće logičko pitanje je: Da li postoji neki "najbolji" način promjene stanja sistema od početnog do ravnotežnog stanja u odnosu na okolinu, odnosno način promjene stanja tokom koga će se dobiti najviše rada (Sl. 2)?

Termodinamička analiza daje odgovor na ovo pitanje [4]:

- Maksimalan mogući rad tokom procesa dobija se ako sistem mijenja svoje stanje od početnog do konačnog (ravnotežno stanje u odnosu na okolinu) na povratan (reverzibilan) način.



Slika 2. - Maksimalan rad koji se može dobiti iz sistema

Drugim riječima, ovaj maksimalni rad predstavlja "radnu sposobnost" sistema, odnosno rad koji bi sistem mogao dati u idealnom slučaju. Naravno, zbog neizbjegnog postojanja nepovratnosti (ireverzibilnosti) tokom procesa, stvarno dobijeni rad ( $W$ ) je uvijek manji od maksimalno mogućeg ( $W_{max}$ ):

$$W < W_{max} \text{ odnosno } W = W_{max} - \Delta W_{ir} \quad (2)$$

gdje je gubitak rada zbog nepovratnosti procesa ( $\Delta W_{ir}$ ) jednak proizvodu apsolutne temperature okoline i promjene entropije izolovanog sistema. To jest:

$$\Delta W_{ir} = T_0 \Delta S_{iz.sist} \quad (3)$$

Ako je proces povratan, tada je  $\Delta S_{iz.sist} = 0$ , odnosno

$$W = W_{max} \quad .(4)$$

Po definiciji eksergija predstavlja radnu sposobnost sistema. Istovremeno to je maksimalan rad, odnosno organizovana energija koja se može dobiti tokom procesa u kome sistem u interakciji sa okolinom na povratan način dolazi u ravnotežno stanje u odnosu na nju:


$$EKSERGIJA (\epsilon) = MAXIMALAN RAD (W_{max})$$

### 2.3. - FIZIČKA I HEMIJSKA EKSERGIJA

Eksergija je posljedica neravnoteže sistema u odnosu na okolinu. Zavisno od vrste neravnoteže, sistem posjeduje fizičku ( $\varepsilon^{FIZ}$ ) i hemijsku eksergiju ( $\varepsilon^{HEM}$ ) [3]:

$$\varepsilon = \varepsilon^{FIZ} + \varepsilon^{HEM}. \quad (4)$$

Kada je sistem u termičkoj ( $\Delta T$ ), odnosno mehaničkoj ( $\Delta p$ ) neravnoteži u odnosu na okolinu, on posjeduje fizičku eksergiju (Sl.3). Drugim riječima:



Slika 3. - Sistem posjeduje fizičku eksergiju

Lako se pokazuje da je za zatvorene sisteme

$$\varepsilon_{ZAT.SIS.}^{FIZ} = U_1 - U_0 - T_0(S_1 - S_0) + p_0\Delta V, \quad (6)$$

odnosno za otvorene

$$\varepsilon_{OTV.SIS.}^{FIZ} = H_1 - H_0 - T_0(S_1 - S_0) + p_0\Delta V. \quad (7)$$

gdje je  $U[J]$  unutrašnja energija,  $S[J/K]$  entropija,  $p[Pa]$  pritisak,  $T_0[K]$  absolutna temperatura okoline,  $V[m^3]$  zapremina sistema,  $H[J]$  entalpija.

Ako sistem ima drugačiji sastav u odnosu na okolinu (koncentraciona neravnoteža), sistem posjeduje hemijsku eksergiju ( $\varepsilon^{HEM}$ ), (Sl. 4). Po definiciji pritisak i temperatura sistema su isti kao okoline. Pri tome, po definiciji svaka supstanca u sistemu ima svoju referentnu supstancu sa odgovarajućom koncentracijom u okolini (na primjer: referentna supstanca za  $CH_4$  je  $CO_2$ ). Pri tome je eksergija referentne supstance:


$$\varepsilon_{0i}^{HEM} = (MR)T_0 \ln \frac{p_{0i}}{p_{00i}}, \quad (8)$$

gdje je  $(MR)$  [ $J \text{ kmol}^{-1} K^{-1}$ ] univerzalna gasna konstanta idealnog gasa,  $p_{0i}[Pa]$  parcijalni pritisak  $i$ -te ref. supstance u smješti,  $p_{00i}[Pa]$  parcijalni pritisak  $i$ -te ref. supstance u okolini.


Hemijska eksergija se može odrediti kao rad koji se može dobiti tokom povratne hemijske reakcije koja se odvija u Van't Hoff-ovojoj komori [3]. Primjer određivanja eksergije  $CO$  je prikazan na Sl. 5. Pri tome su referentne supstance u okolini  $CO_2$  i  $O_2$  sa odgovarajućim parcijalnim pritiscima  $p_{00CO_2}$  i  $p_{00O_2}$ , respektivno. Hemijska eksergija se izračunava na osnovu izraza (9).

$$\varepsilon_{CO}^{HEM} = -(\Delta G_0)_{CO} + \varepsilon_{O_2 CO_2}^{HEM} - \frac{1}{2} \varepsilon_{O_2}^{HEM}, \quad \Delta G_0 = \sum_{Prod} v_j g_j - \sum_{Reac} v_i g_i, \quad (9)$$

gdje je  $G[J]$  Gibbs-ova funkcija,  $\nu[kmol]$ - stehiometrijski koeficijenti reakcije,  $g[J/kmol]$  specifična Gibbs-ova funkcija.



Slika 4: Sistem posjeduje hemijsku eksnergiju



Slika 5. - Van't Hoff-ova komora i model reakcije  $CO$  sa  $O_2$

Kada je riječ o gorivima, pokazuje se da je hemijska eksnergija približno jednaka donjoj toplotnoj moći goriva, tj.:

$$\epsilon^{HEM} \approx Q_d. \quad (10)$$

U Tabeli 1 [6] date su orijentacione vrijednosti eksergije nekih oblika energije:

Tabela 1

<i>Oblik energije</i>	<i>Eksergija %</i>
Potencijalna, Kinetička, Električna	100
Nuklearna	95
Solarna	93
Hemiska (Goriva)	$\approx 1$
Vodena para (600 C)	60
Centralno grijanje (90 C)	20-30
Otpadna toplota	5

Za materijale se hemijska eksergija određuje na osnovu izraza (11),

$$\epsilon^{HEM} = \sum_i n_i (\mu_i - \mu_{i0}) = \sum_i n_i (\mu_i^0 - \mu_{i0}^0) + (MR) T_0 \ln \frac{C_i}{C_{i0}}. \quad (11)$$

gdje je  $n$  [kmol] broj kilomolova,  $\mu$  [J/kmol] elektrohemski potencijal,  $C$  [kmol/kmol] molarna koncentracija.

Naravno, što je neki materijal više "rasut" u okolini, odnosno što je okolina "zagadjenja" njime, to je i njegova ekservija manja. Ovo nas upućuje na to da i zagajenje okoline određenim materijalom može biti izraženo kroz eksersetsku analizu.

U Tabeli 2 [7] su date hemijske ekservije nekih materijala.

Tabela 2

<i>Oblik materijala</i>	<i>Eksergija %</i>
Materijal u uredjenom stanju	100
Materijal u trgovini (Fe, Cu,...)	100
Mješavina: Če, Legure, Plastika	90
Bogati minerali	50-80
Rude	50
Siromašni minerali	25-50
Minerali u morskoj vodi	0

### 3. - EKSERGETSKA ANALIZA

Energetski, odnosno eksersetski koncept se mogu izraziti na sljedeći način:

- Energija je kretanje ili sposobnost da se proizvede kretanje,
- Ekservija je rad ili sposobnost da se prizvede rad,
- Energija izolovanog sistema je const.,
- Ekservija ostaje očuvana u povratnim procesima, ali se "troši" u nepovratnim.

Sama energetska analiza nije dovoljna da bi se shvatio kvalitet nekog procesa. Naime, već je rečeno da energija tokom nekog procesa ostaje očuvana ali samo mijenja formu. Međutim, zavisno od forme u kojoj se nalazi energija za nas postaje manje ili više


upotrebljiva. Tako recimo iz toplote ( $Q$ ) može se dobiti samo ograničena količina rada [4], odnosno eksergije

$$\epsilon = \eta_C Q = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) Q \quad (12a)$$

dok u slučaju rada ( $W$ ) imamo

$$\epsilon = W. \quad (12b)$$


Kao što je već rečeno, način na koji je energija u nekom sistemu uskladištena (uredjen ili neuredjen) govori o kvalitetu energije koji sadrži sistem (Sl. 6). Drugim riječima, sistem posjeduje upotrebljivu (eksergiju) i neupotrebljivu energiju (anergiju):



Slika 6. - Eksergija koju sadrži toplota i rad

$$ENERGIJA(E) = EKSERGIJA(\epsilon) + ANERGIJA(\epsilon_{AN}).$$

Prema tome, na početku procesa sistem sadrži odgovarajuću ekserviju, koja zavisno od procesa može biti iskorišćena na bolji ili gori način. U svim realnim procesima uvijek postoje gubici ekservije koji su posljedica nepovratnosti (nesavršenosti) procesa. Tako, ekservetski bilans ima oblik (Sl. 7):



Slika 7. - Ekservetski bilans sistema

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= \varepsilon_2 + W - \varepsilon_{gub}, \\ \varepsilon_{gub} &= T_0 \Delta S_{Izol.Sist.}\end{aligned}\quad (13)$$

gdje je  $\Delta S_{Izol.Sist.}$  porast entropije izolovanog sistema tokom procesa.

#### 4. - EKSERGETSKA EFIKASNOST

Slično energetskoj efikasnosti, uvodi se i pojam eksergetske efikasnosti definisan kao izlaz/ulaz (Sl. 7). Pri tome najčešće su u upotrebi dvije varijante:

- Obična efikasnost

$$\eta_{ex}^0 = \frac{\text{Eksergija (ukupna) na izlazu}}{\text{Eksergija na ulazu}} = \frac{W + \varepsilon_2}{\varepsilon_1} = 1 - \frac{\varepsilon_{gub}}{\varepsilon_1}$$

- Racionalna efikasnost

$$\eta_{ex}^R = \frac{\text{Eksergija } W \text{ na izlazu}}{\text{Eksergija na ulazu}} = \frac{W}{\varepsilon_1}. \quad (14)$$

Samо značenje koeficijenata eksergetske efikasnosti je očigledno: oni pokazuju stepen očuvanja eksergije u procesu.

Za razliku od eksergetske, energetska efikasnost ( $\eta_e$ ) daje sliku samo o odnosu dobijene kroz uloženu energiju, ne vodeći računa o kvalitetu energije:

$$\eta_e = \frac{\text{Zeljena Energija na izlazu}}{\text{Energija na ulazu}}. \quad (15)$$

Razlika izmedju energetske i eksergetske efikasnosti se najbolje vidi na slučaju električnog grijaća (Sl. 8): dok je energetska efikasnost 1.0, eksergetska efikasnost je reda veličine 0.05.


Objašnjenje je sljedeće: pretvarajući svu el. energiju u toplotu energetska efikasnost tog procesa je potpuna, odnosno energetska efikasnost je 1.0; sa druge strane, u procesu grijanja smo jedan uredjeni oblik energije (el. energiju) preveli u toplotu, iz koje se samo može dobiti jedna ograničena količina uredjenog oblika energije. Drugim riječima, u ovom procesu je uništen jedan veliki dio eksergije koju je sistem imao na početku.

Na Sl. 8 su prikazani razni primjeri energetske i eksergetske efikasnosti [7]. Treba napomenuti da je pri definiciji energetske efikasnosti toplotne pumpe uzeto da je uložena energija na ulazu samo el. energija, odnosno nije uzeta u obzir toplota uzeta iz okoline. Otuda energetska efikasnost toplotne pumpe 3.0, što je na prvi pogled paradoks.

#### 5. - EKSERGETSKA ANALIZA NA BAZI ŽIVOTNOG CIKLUSA POSTROJENJA (PROIZVODA) (Life Cycle Exergy Analysis -LCEA)

Ovaj (LCEA) metod [1] prati ulaz i izlaz eksergije tokom životnog vijeka postrojenja, počev sa projektovanjem, eksploatacijom i na kraju njegovom demontažom - "čišćenjem". Na ovaj način je moguće sagledati integralni uticaj cijekupnog procesa na okolinu. Eksergetski tok se može podijeliti u više faza tokom vremena. Prvo dolazi faza projektovanja i konstrukcije koja obuhvata proces od početne ideje do puštanja u rad

pogona. Tokom ove faze ( $0 \leq t \leq t_{Start}$ ) troši se eksergija ili se skladišti u obliku metala itd. Eksgeretski ulaz koji se koristi za ovu početnu fazu, održavanje i demontažu naziva se "indirektna eksergija" ( $\epsilon^{Ind}$ ). Kada se postrojenje pusti u rad (recimo termoelektrana) ono proizvodi eksergiju ( $\epsilon^{Prod}$ ) na račun direktne ulazne eksergije (gorivo) ( $\epsilon^{Uzaz}$ ). Pri tome su moguća dva slučaja: direktna ulazna eksergija je (a) neobnovljiva i (b) obnovljiva.




Slika 8. - Primjeri energetske i eksgeretske efikasnosti

### 5.1. - (a). NEOBNOVLJIVI IZVORI DIREKTNE EKSERGIJE

U ovom slučaju (Sl. 9), proizvedena eksergija je manja od uložene, uzimajući cijelokupni životni ciklus postrojenja:

$$\sum \epsilon^{Prod} < \sum \epsilon^{Ind} + \sum \epsilon^{Ulaz} \quad (16)$$

Prema tome, konačan bilans cijelokupnog poduhvata se svodi na to da je jedan dio eksergetskog potencijala koji je postojao na početku, degradiran, što će se u nekom vidu odraziti kao loš uticaj na okolinu (zagadjenje, zagrijavanje i sl.).




Slika 9. - Ulaz i izlaz eksergije tokom životnog ciklusa  
a. Neobnovljivi izvori energije

### 5.2. - OBNOVLJIVI IZVORI DIREKTNE EKSERGIJE

Po definiciji, eksergija iz obnovljivih izvora ne ulazi u bilans (Sl. 10). Drugim riječima, pošto se dobija besplatno, ona i nije predmet bilansne računice. Prema tome, proizvedena eksergija se dobija iz ove "besplatne", pa i neto stvorena eksergija je  $>0$ :

$$\sum \epsilon_{Neto}^{Prod} = \sum \epsilon^{Prod} - \sum \epsilon^{Ind} \quad (17)$$




Slika 10. - Ulaz i izlaz eksergije tokom životnog ciklusa  
b. Obnovljivi izvori energije

## 6. - EKSERGIJA KAO UNIVERZALNI POKAZATELJ UTICAJA NA OKOLINU

Destrukcija eksergije koja je posljedica procesa interakcije (materijalna i energetska) između sistema i okoline (Sl. 11) svodi se na bilans  $\epsilon_1 - \epsilon_2 > 0$ . Smanjenje eksergije sistema se u krajnjoj liniji manifestuje kao zagadjenje okoline. To zagadjenje se danas implicitno izražava kroz mnoštvo pokazatelja:

- emisija određenih produkata sagorijevanja ( $CO_2, SO_2, NO_x, CO$ , itd),
- termalno zagadjenje voda,
- emisija različitih štetnih materija, itd.



Slika 11. - Destrukcija eksergije

Na prvi pogled svi gore navedeni uzroci zagajdenja su različiti i zahtijevaju strogo specificirane propise. Međutim, problem nastaje kada više ovakvih prividno nezavisnih faktora integralno djeluje na odredjenu pojavu. Na primjer, kako izraziti uticaj zagrijevanja okoline i koncentracije odredjenih (štetnih) materija na, recimo, riblju populaciju?

Eksergija (njena destrukcija) može poslužiti kao univerzalni pokazatelj ugroženosti okoline od strane pojedinih aktivnosti!

Destrukcija eksergije predstavlja istovremeno porast entropije (neuredjenosti), odnosno zagadjenja:

### DESTRUKEIJA EKSERGIJE=PORAST ENTROPIJE= ZAGADJENJE OKOLINE

Prema tome, u cilju zaštite okoline mogla bi se uvesti taksa [2] kojom bi se oporezovala eksergetska destrukcija, odnosno zagadjenje okoline. Analogno taksi VAT (Value Aided Tax), uvela bi se EAT (Entropy Aided Tax).

## LITERATURA

- [1] M. Gong, G. Wall: "On Exergetics and Optimization of Technical Processes to Meet Environmental Conditions", *TAIES'97*, Beijing, China, 1997.
- [2] G. Hirs, *Exergy Loss-a Basis for Energy Taxing*, University of Twente 2001.
- [3] T.J. Kotas, *The Exergy Method of Thermal Plant Analysis*, Butterworths, London 1985.
- [4] W. Reynolds, *Termodynamics*, Mc Graw Hill's, 1965.
- [5] E. Schrodinger, *What is life?*, Cambridge University Press, 1944.
- [6] G. Wall: "Exergy, Ecology and Democracy", *ENSEC' 93*, Krakow, Poland, July 5-9, 1993.
- [7] G. Wall: "Exergy-A Useful Concept Within Resource Accounting", Report no. 77-42, Inst. of Theoretical Physics, Goteborg, Sweden

## EXERGY - THE UNIVERSAL MEASURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT?

### ABSTRACT:

In this paper, the concept of exergy as possible universal measure of environmental impact is analyzed. It is shown that in the case of thermal or material pollution, the integral effect of these processes and their potential environmental impact could be evaluated through exergy. In this way, the analysis of the environmental performance of many processes is improved.